


## Grad de perillh 2 - Moderat



**Tendència: augment deth perillh de lauegi**  
enDimèrcles 09 03 2022



Nhèu ventada



Nhèu  
recenta



### Eth problèma de nhèu ventada ei era hònt principau de perillh.

Enes pales apròp des crestes orientadi a nòrd, èst e sud-èst s'an format plaques de vent majoritàriament de mida petita. Aguestes son de manèra fòrça isolada de mida mejana e en quauqui casi pòden èster desencadenadi per un unic montanhaire. Enes soms e es crestes der aiguavèrs damb era Ribagorçana e era Palharsa e en còtes nautes, es endrets perilhosi son mès freqüenti e eth perillh ei mès gran.

Ath delà, sustot enes pales orientadi a nòrd, èst e nord-èst, son possibles de manèra isolada lauegi de nhèu seca sense coesion de mida petita. Aguestes pòden en quauqui casi desencadenar-se ath pas d'un montanhaire.

Es excursions de montanha e es activitats dehòra de pista requerissen precaucion e prudència.

### Celh de nhèu

Enes darrèri sies dies an queigut de 10 a 20 cm de nhèu per dessus des 1800 m aproximativament. Eth vent damb bohades moderades a transportat pòca nhèu. Damb eth vent de feble a moderat deth sud, en cors dera jornada, sustot enes pales orientadi a nòrd, nòrd-èst e èst se formaràn plaques de vent de mida petita.

Es naues acumulacions de nhèu ventada e es mens recentes se tròben apròp des crestes, en canaus e conques e generaument ena nauta montanha. Aguestes repòsen ath dessus de coches desfavorables especiaument en pales ombrères pòc freqüentades e en còtes mejanes e nautes.

Eth mantèth de nhèu vielh demore ben consolidat enes pales soleienques.

Per dessus des 2000 m aproximativament son presenti de 100 a 200 cm de nhèu. En còtes nautes e nauta montanha es celhs de nhèu càmbien fòrça pera influència deth vent.

### Tendència

Dimèrcles: A conseqüència dera nhèu recenta e eth vent, progressiu augment deth perillh de lauegi de nhèu seca.